



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| PRIMLJENO: | 7-11. | 20 29 GOD. |
| KLASIFIKACIONI BROJ: | 07-2/24-1 | |
| VEZA: | | |
| EPA: | 384X XVIII | |
| SKRAĆENICA: | | PRILOG: |



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Br: 10-328/24-5448/4

1. novembar 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 3. oktobra 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NIK GJELOSHAJ, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja i JASNA VUJOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA**

Član 1

U Zakonu o patentima ("Službeni list CG", br. 42/15, 2/17, 146/21 i 3/23) u članu 20 poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase:

“(4) Nadležni organ može zaključivati ugovore o saradnji sa državnim odnosno međudržavnim patentnim zavodima za pružanje informacionih usluga, uključujući ugovore za pripremu izvještaja o pretraživanju i pisanog mišljenja da li pronalazak ispunjava uslove iz čl. 5 do 8, 10 i 11 ovog zakona.

(5) Lice koje namjerava da pribavi izvještaj o pretraživanju sa pisanim mišljenjem da li njegov pronalazak ispunjava uslove iz čl. 5 do 8, 10 i 11 ovog zakona, podnosi nadležnom organu prevod patentne prijave na engleskom jeziku i plaća troškove nadležnog organa i troškove koje naplaćuje zavod iz stava 4 ovog člana.

(6) Kada je izvještaj o pretraživanju sa pisanim mišljenjem iz st. 4 i 5 ovog člana zahtijevan pred nadležnim organom obezbijeđen od strane Evropskog patentnog zavoda, izvještaj o pretraživanju i pisano mišljenje iz st. 4 i 5 ovog člana će biti uključeni u spise predmeta, ali neće imati uticaja na donošenje rješenja o priznanju patenta iz člana 45 ovog zakona.”

Dosadašnji stav 3 postaje stav 6.

Član 2

U članu 47 stav 4 riječi: „patentnih zavoda države s kojom“ zamjenjuju se riječima: „odnosno međudržavnih patentnih zavoda sa kojima“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Izvještaj o pretraživanju i pisano mišljenje obezbijeđeno u skladu sa članom 20 st. 4 do 6 ovog zakona za isti pronalazak mogu biti korišćeni kao dokaz o patentibilnosti u skladu sa članom 46 stav 1 ovog zakona.“

Član 3

U članu 100 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

“(6) U slučaju iz stava 5 ovog člana, podnosilac zahtjeva za poništavanje patenta snosi troškove nadležnog organa i troškove koje naplaćuje državni patentni zavod sa kojim je zaključen ugovor o saradnji.”

Član 4

Član 150e mijenja se i glasi:

“(1) Pod uslovima iz st. 2 do 8 ovog člana, evropski patent u kome je naznačena Crna Gora, od datuma kada je od strane Evropskog patentnog zavoda objavljen podatak o priznanju evropskog patenta u Evropskom patentnom biltenu, obezbjeđuje ista prava kao i nacionalni patent, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Nosilac patenta je dužan da nadležnom organu dostavi zahtjev za upis evropskog patenta u Registar patenata u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja podataka o priznanju evropskog patenta u Evropskom patentnom biltenu.

(3) Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana predaje se patentni spis evropskog patenta na engleskom jeziku ili prevod tog spisa na engleski jezik, ako jezik postupka nije bio engleski i prevod patentnih zahtjeva evropskog patenta na crnogorski jezik.

(4) Nosilac patenta plaća propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja i štampanja prevoda patentnih zahtjeva priznatog evropskog patenta.

(5) Ako evropski patent ostane na snazi sa izmijenjenim patentnim zahtjevima kao rezultat postupka po prigovoru ili zahtjeva za ograničenje patenta podnijetog Evropskom patentnom zavodu, nosilac patenta je dužan da nadležnom organu dostavi prevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na crnogorski jezik i plati propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja obavještenja o odluci Evropskog patentnog zavoda da evropski patent sa izmjenama ostaje na snazi.

(6) Ako tekst patentnih zahtjeva sadrži pozivne oznake upotrijebljene u crtežima, ti crteži se moraju priložiti uz prevod iz st. 3 i 5 ovog člana.

(7) Nadležni organ je dužan da u službenom glasilu blagovremeno objavi svaki prevod koji je podnijet u skladu sa st. 3 i 5 ovog člana.

(8) Ako prevod iz st. 3 i 5 ovog člana nije podnijet blagovremeno ili ako naknada iz st. 4 i 5 ovog člana nije plaćena blagovremeno, evropski patent se smatra nevažećim od početka za Crnu Goru.

(9) Smatra se da evropski patent i evropska prijava patenta na kojoj je on zasnovan od početka nijesu imali dejstvo iz stava 1 ovog člana i člana 150d stav 2 ovog zakona, u obimu u kojem je taj patent poništen ili ograničen u postupcima po prigovoru, ograničenju ili poništaju pred Evropskim patentnim zavodom.

(10) Rješenje o upisu evropskog patenta u Registar patenata donosi nadležni organ.

(11) Podaci koji se objavljuju u skladu sa st. 3 i 5 ovog člana uređuju se propisom Ministarstva."

Član 5

Naziv člana 157 mijenja se i glasi: „Vršenje nadzora“.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima pristupilo se primarno sa sledećim ciljevima:

- da se omogući nadležnom organu da može zaključivati ugovore o saradnji sa državnim ili međudržavnim patentnim zavodima za pružanje informacionih usluga uključujući ugovore za pripremu izvještaja o pretraživanju i pisanog mišljenja, kao i da lice koje namjerava da pribavi izvještaj o pretraživanju sa pisanim mišljenjem da li njegov pronalazak ispunjava određene uslove propisane ovim zakonom, podnosi nadležnom organu prevod patentne prijave na engleskom jeziku i snosi troškove postupka;
- da se omogući nosiocu patenta da ukoliko nije podnio prijavu patenta za isti pronalazak ni jednom zavodu koji je preciziran važećim zakonom u članu 47 stav 1, da može zatražiti od nadležnog organa da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska putem jednog od međudržavnih zavoda s kojima ima potpisan ugovor o saradnji. Razlika u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje sastoji se u činjenici da je do sada bilo moguće da nosilac patenta pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska samo putem jednog od državnih patentnih zavoda države sa kojom nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji;
- Utvrđivanja da podnosilac zahtjeva za poništavanje patenta snosi troškove nadležnog organa i troškove koje naplaćuje državni patentni zavod sa kojim je zaključen ugovor o saradnji, a u vezi sa postupkom poništaja patenta;
- usaglašavanja važećeg zakona sa Sporazumom o primjeni člana 65 Konvencije o priznavanju evropskih patenata u dijelu preciziranja jezika na kojem je nosilac patenta dužan da dostavi nadležnom organu patentni spis.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu je predmet usaglašavanja sa Sporazumom o primjeni člana 65 Konvencije o priznavanju evropskih patenata.

IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 izvršena je izmjena člana 20 Zakona o patentima na način što su dodata tri nova stava kojima se precizira da nadležni organ može zaključivati ugovore o saradnji sa državnim ili međudržavnim patentnim zavodima za pružanje informacionih usluga uključujući ugovore za pripremu izvještaja o pretraživanju i pisanog mišljenja, kao i da lice koje namjerava da pribavi izvještaj o pretraživanju sa pisanim mišljenjem da li njegov pronalazak ispunjava uslove iz člana 5 do 8, 10 i 11 ovog zakona, podnosi nadležnom organu prevod patentne prijave na engleskom jeziku i snosi troškove postupka. Takođe, ovim članom je određeno da će pisano mišljenje biti uključeno u spise predmeta, ali da neće imati uticaja na donošenje rješenja o priznanju patenta iz člana 45 ovog zakona.

U članu 2 izvršena je izmjena člana 47 stav 4 Zakona o patentima na način što se omogućava nosiocu patenta da ukoliko nije podnio prijavu patenta ni jednom državnom i međudržavnom zavodu u skladu sa članom 32 Ugovora o saradnji na području patenata, kao i drugom zavodu, s kojim u trenutku podnošenja dokaza o patentibilnosti nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji, da može najkasnije do isteka devete godine važenja patenta da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska i putem jednog od međudržavnih zavoda sa kojima nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji, pod uslovom da za to plati propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka. Takođe, precizirano je da izvještaj o pretraživanju i pisano mišljenje obezbijeđeno u skladu sa članom 20 st. 4 do 6 ovog zakona, za isti pronalazak mogu biti korišćeni kao dokaz patentibilnosti u skladu sa članom 46 stav 1 ovog zakona.

Član 3 izvršena je izmjena u članu 100 na način da je poslije stava 5 dodat novi stav kojim se precizira da će u slučaju da se postupak za poništavanje patenta sprovodi putem jednog od državnih patentnih zavoda države sa kojom postoji zaključen ugovor o saradnji podnosilac zahtjeva za poništavanje patenta snositi troškove nadležnog organa i troškove koje naplaćuje taj državni patentni zavod sa kojim je zaključen ugovor o saradnji.

U članu 4 izvršena je izmjena člana 150e Zakona o patentima na način što je izvršena izmena stava 2 i što se nakon stava 2 dodaju 2 nova stava kojima se u odnosu na postojeće rješenje dodatno precizira da je nosilac patenta dužan da dostavi nadležnom organu i patentni spis evropskog patenta na engleskom jeziku ili prevod tog spisa na engleskom jeziku ako je patent priznat na jeziku postupka koji nije engleski jezik. Ove izmjene izvršene su u cilju usaglašavanja sa Sporazumom o primjeni člana 65 Konvencije o priznavanju evropskih patenata koji ima za cilj smanjenje troškova u vezi sa prevođenjem evropskih patenata. To je plod dugogodišnjih napora da se obezbijedi ekonomičan režim prevođenja nakon priznanja patenta, koji je počeo 1990-ih u okviru Evropske patentne organizacije i dobio zamah na Međuvladinoj konferenciji održanoj u Parizu 24. i 25. juna 1999. Isti je zaključen na Međuvladinoj konferenciji održanoj u Londonu 17. oktobra 2000. Države ugovornice Konvencije o evropskom patentu koje su ratifikovale ili pristupile sporazumu obavezuju se da se u potpunosti ili u velikoj mjeri odreknu zahtjeva za prevode evropskih patenata. Prema članu 1 st. (1), (2) i (3) Sporazumom o primjeni člana 65 Konvencije o priznavanju evropskih patenata, država koja ima zajednički službeni jezik sa jednim od službenih jezika Evropskog patentnog zavoda će u potpunosti odbaciti uslove za prevod predviđene članom 65(1) Konvencije o evropskom patentu. Država koja nema zajednički službeni jezik sa jednim od službenih jezika Evropskog zavoda za patente će se osloboditi zahtjeva za prevodom predviđenih članom 65(1) Konvencije o evropskom patentu ako je evropski patent odobren na zvaničnom jeziku Evropskog zavoda za patente propisanom od te države, ili preveden na taj jezik i dostavljen pod uslovima predviđenim u članu 65(1) Konvencije o evropskom patentu. Ove države, međutim, mogu zahtijevati da se dostavi prevod patentnih zahtjeva na jedan od njihovih zvaničnih jezika. Takođe, izvršene su izmjene na pozive u okviru člana 150e a što je u skladu sa pravno-tehničkim pravilima.

Članom 5 izvršena je izmjena naziva člana 157. Dosadašnji naziv ovog člana glasio je: „Organi nadležni za inspeksijski nadzor“.

Članom 6 propisano je da će ovaj zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

PREGLED ODREDBA ZAKONA O PATENTIMA ("SLUŽBENI LIST CG", BR. 42/15, 2/17, 146/21 I 3/23) ČIJE IZMJENE I DOPUNE SE PREDLAŽU

Dostupnost informacija

Član 20

- (1) Nadležni organ dužan je da na zahtjev pravnim i fizičkim licima učini dostupnim prijave patenta objavljene u službenom glasilu i priznate patente, kao i informacije o stanju tehnike i o pravima kojima se štite pronalasci.
- (2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se dokaz o uplati naknade posebnih troškova postupka.
- (3) Način pružanja usluga iz stava 1 ovog člana, uređuje se propisom Ministarstva.

Dokaz o patentibilnosti

Član 47

- (1) Pisanim dokazom iz člana 46 stav 1 ovog zakona smatraće se ovjereni prevod na crnogorski jezik patentnog spisa patenta priznatog za isti pronalazak u postupku suštinskog ispitivanja prijave patenta koji sprovodi državni i međudržavni zavod u skladu sa članom 32 Ugovora o saradnji na području patenata, kao i drugi zavod, s kojim u trenutku podnošenja dokaza o patentibilnosti nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji.
- (2) Ako postupak priznanja patenta u zavodu iz stava 1 ovog člana nije okončan, nosilac patenta dužan je da u roku iz člana 46 stav 1 ovog zakona o tome obavijesti nadležni organ, koji može rok za dostavu pisanih dokaza o patentibilnosti produžiti za najviše tri mjeseca nakon završetka postupka priznanja patenta.
- (3) Ako nosilac patenta ne dostavi dokaz u dodatnom roku iz stava 2 ovog člana, patent prestaje da postoji na dan isteka desete godine njegovog trajanja.
- (4) Ako nosilac patenta nije podnio prijavu patenta za isti pronalazak ni jednom zavodu iz stava 1 ovog člana, može u roku iz člana 46 stav 1 ovog zakona zatražiti od nadležnog organa da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom ima potpisan ugovor o saradnji, pod uslovom da za to plati propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka.

Razlozi za poništavanje

Član 100

- (1) Zahtjev za poništavanje patenta u cjelini ili djelimično, nadležnom organu može podnijeti svako zainteresovano pravno ili fizičko lice i državni tužilac.
- (2) Nadležni organ poništiće patent za cijelo vrijeme trajanja patenta, ako utvrdi da:
 - 1) predmet zaštite nije pronalazak u smislu člana 5 stav 5 ovog zakona;
 - 2) pronalazak pripada kategoriji pronalazaka koji su izuzeti iz zaštite u smislu čl. 6 i 7 ovog zakona;
 - 3) pronalazak na dan podnošenja prijave patenta, odnosno na dan priznatog prava prvenstva, nije bio nov u smislu čl. 8 i 9 ovog zakona, ili nije imao inventivni nivo u smislu člana 10 ovog zakona, ili pronalazak nije industrijski primjenjiv u smislu člana 11 ovog zakona;
 - 4) pronalazak nije opisan potpuno i jasno u smislu člana 25 ovog zakona;
 - 5) je objavljenim patentom obuhvaćen sadržaj širi od sadržaja opisanog u prijavi patenta, ili ako je pravo priznato za izdvojenu prijavu čiji je sadržaj širi od sadržaja prvobitne prijave, kako je podnijeta, u kom slučaju poništiće se samo dio rješenja kojim se priznaje zaštita šira od dozvoljene.
- (3) Ako osnov za poništaj utiče na patent samo djelimično, patent će biti ograničen odgovarajućom izmjenom zahtjeva i djelimično poništen.
- (4) U postupku pred nadležnim organom koji se odnosi na valjanost patenta, nosilac patenta može da ograniči patent izmjenom zahtjeva, pri čemu će se postupak voditi na osnovu tako ograničenog patenta.

- (5) Postupak za poništavanje patenta nadležni organ može sprovesti putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom ima zaključen ugovor o saradnji.

Dejstva evropskog patenta

Član 150e

(1) Pod uslovima iz st. 2 do 6 ovog člana, evropski patent u kome je naznačena Crna Gora, od datuma kada je od strane Evropskog patentnog zavoda objavljen podatak o priznanju evropskog patenta u Evropskom patentnom biltenu, obezbjeđuje ista prava kao i nacionalni patent, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Nosilac patenta je dužan da nadležnom organu dostavi zahtjev za upis evropskog patenta u Registar patenata, prevod patentnih zahtjeva evropskog patenta na crnogorski jezik i plati propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja i štampanja prevoda patentnih zahtjeva priznatog evropskog patenta, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja podataka o priznanju evropskog patenta u Evropskom patentnom biltenu.

(3) Ako evropski patent ostane na snazi sa izmijenjenim patentnim zahtjevima kao rezultat postupka po prigovoru ili zahtjeva za ograničenje patenta podnijetog Evropskom patentnom zavodu, nosilac patenta je dužan da nadležnom organu dostavi prevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na crnogorski jezik i plati propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja obavještenja o odluci Evropskog patentnog zavoda da evropski patent sa izmjenama ostaje na snazi.

(4) Ako tekst patentnih zahtjeva sadrži pozivne oznake upotrijebljene u crtežima, ti crteži se moraju priložiti uz prevod iz st. 2 i 3 ovog člana.

(5) Nadležni organ je dužan da u službenom glasilu blagovremeno objavi svaki prevod koji je podnjet u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana.

(6) Ako prevod iz st. 2 i 3 ovog člana nije podnjet blagovremeno ili ako naknada iz st. 2 i 3 ovog člana nije plaćena blagovremeno, evropski patent se smatra nevažećim od početka za Crnu Goru.

(7) Smatra se da evropski patent i evropska prijava patenta na kojoj je on zasnovan od početka nijesu imali dejstvo iz stava 1 ovog člana i člana 150d stav 2 ovog zakona, u obimu u kojem je taj patent poništen ili ograničen u postupcima po prigovoru, ograničenju ili poništaju pred Evropskim patentnim zavodom.

(8) Rješenje o upisu evropskog patenta u Registar patenata donosi nadležni organ.

(9) Podaci koji se objavljuju u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana uređuju se propisom Ministarstva.

Organi nadležni za inspekcijski nadzor

Član 157

(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta**

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Naziv propisa | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima | |
| Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja | oblast | podoblast |
| | XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam | 5. Pravo intelektualne svojine |
| Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije | poglavlje | podpoglavlje |
| | 07. Pravo intelektualne svojine | - |
| Ključni termini - eurovok deskriptori | <ul style="list-style-type: none">- međudržavni patentni zavodi- dokaz patentibilnosti- patentni spis | |

OBRAZAC

| IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA | |
|---|--|
| PREDLAGAČ PROPISA | Ministarstvo ekonomskog razvoja |
| NAZIV PROPISA | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima |
| 1. Definisanje problema | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima se omogućava nadležnom organu da može zaključivati ugovore o saradnji sa državnim ili međudržavnim patentnim zavodima za pružanje informacionih usluga, uključujući ugovore za pripremu izvještaja o pretraživanju i pisanog mišljenja, a takođe se definiše da lice koje namjerava da pribavi izvještaj o pretraživanju sa pisanim mišljenjem da li njegov pronalazak ispunjava određene uslove propisane Zakonom o patentima, podnosi nadležnom organu prevod patentne prijave na engleskom jeziku i snosi troškove postupka. Takođe se omogućava nosiocu patenta da ukoliko nije podnio prijavu patenta za isti pronalazak ni jednom zavodu koji je preciziran važećim Zakonom o patentima ("Službeni slist Crne Gore", br. 42/15, 2/17, 146/21, 3/23) da može zatražiti od nadležnog organa da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska putem jednog od državnih odnosno međudržavnih zavoda sa kojima ima potpisan ugovor o saradnji. Razlika u donosu na dosadašnje zakonsko rješenje sastoji se u činjenici da je do sada bilo moguće da podnosilac prijave za registraciju patenta i nosilac patenta pribave rezultat ispitivanja patentibilnosti njihovog pronalaska samo putem jednog od državnih patentnih zavoda države sa kojom nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji. Dalje se precizira da podnosilac zahtjeva za poništavanje patenta snosi troškove nadležnog organa i troškove koje naplaćuje državni patentni zavod sa kojim je zaključen ugovor o saradnji, a u vezi sa postupkom poništavanja patenta. Predmetnim predlogom zakona vrši se i usaglašavanje važećeg zakona sa Sporazumom o primjeni člana 65 Konvencije o evropskom patentu – Londonskim sporazumom u dijelu preciziranja jezika na kojem je nosilac patenta dužan da dostavi nadležnom organu patentni spis. - Uzrok problema je u tome što je do sada nosilac patenta mogao da zatraži od nadležnog organa da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska samo putem jednog od državnih patentnih zavoda. - Posledica problema je nemogućnost izbora između više opcija, odnosno nemogućnost nosioca patenta da zatraži od nadležnog organa da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska putem jednog od međudržavnih zavoda sa kojima nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji. - Oštećeni mogu biti nosioci patenta, odnosno podnosioci prijave za registraciju patenata. - Bez izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima problem bio ostao neriješen, s obzirom da cilj izmjena nije moguće postići na drugi način. | |
| 2. Ciljevi | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? | |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Izmjenama i dopunama Zakona o patentima stvorice se, između ostalog, pravni osnov za zaključivanje Radnog sporazuma o pretraživanju patenata sa Evropskim zavodom za patente koji predstavlja jednu od najreferentnijih svjetskih institucija u oblasti patenata. Na ovaj način će se omogućiti da pronalazači iz Crne Gore kao dokaz o patentibilnosti svog pronalaska predviđen Zakonom o patentima mogu dostaviti dokaz odnosno rezultate suštinskog ispitivanja pronalaska koje je sproveo Evropski zavod za patente. Takođe, izmjena koja se odnosi na stvaranja uslova za ratifikaciju Londonskog sporazuma o primjeni člana 65 Konvencije o evropskom patentu uticaće na veću atraktivnost patentne zaštite u Crnoj Gori stranih pronalazaka, s obzirom na uklanjanje troškova prevođenja patentnog spisa na crnogorski jezik. - Nema usklađivanja ciljeva predloženog propisa sa postojećim strategijama ili programima Vlade. |
| <p>3. Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema moguće je postići jedino donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima. „Status quo“ opcija bi podrazumijevala da će problemi ostati neriješeni. - S obzirom na pravnu prirodu odnosa koji su predmet regulisanja donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima je jedina moguća opcija. |
| <p>4. Analiza uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Rješenja koja su predviđena Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima imaće direktan pozitivan uticaj na podnosiocima prijava za registraciju patenta i na nosioce patenta. Direktan pozitivan uticaj ogleda se u omogućavanju navedenim licima da pribave rezultate suštinskog ispitivanja pronalaska od strane referentnih državnih odnosno međudržavnih patentnih zavoda sa kojima nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji. Takođe, pozitivan uticaj ogleda se i u smanjenju troškova u vezi sa prevođenjem evropskih patenata. Ne postoje negativni uticaji ovog propisa. - Troškove koje će primjena propisa izazvati građanima i privredi odnose se isključivo na troškove koje će imati podnosioci prijava za registraciju patenta i nosioci patenta. Ova lica biće dužna da u postupku pred nadležnim organom plate troškove koje taj organ ima u vezi sa pribavljanjem rezultata ispitivanja patentibilnosti njihovog pronalaska putem jednog od državnih odnosno međudržavnih patentnih zavoda sa kojima nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji, to jest faktičke troškove dostavljanja patentne dokumentacije navedenim zavodima i stim u vezi povezane troškove, ukoliko ih bude. Takođe, podnosioci prijave patenta i nosioci patenta plaćaću i troškove usluge koju pružaju ti državni, odnosno međudržavni patentni zavodi, a koji |

se odnose na ispitivanje patentibilnosti pronalaska (novost, inventivnost i industrijska primjenjivost). Troškovi koji se odnose na nadležni organ u Crnoj Gori kada je u pitanju član 1 predmetnog Predloga zakona odnose se isključivo na dostavljanje (putem pošte) prevoda patentne prijave na engleskom jeziku državnim odnosno međudržavnim patentnim zavodima radi pružanja informacione usluge pripreme izvještaja o pretraživanju i pisanog mišljenja na zahtjev lica koje namjerava da pribavi izvještaj o pretraživanju sa pisanim mišljenjem da li njegov pronalazak ispunjava uslove iz čl. 5 do 8, 10 i 11 Zakona o patentima (novost, inventivnost i industrijska primjenjivost).

Kada su u pitanju troškovi koji se odnose na podnosiocima prijave za registraciju patenata i nosioce patenta pred državnim odnosno međudržavnim patentnim zavodima, ti troškovi su sledeći:

Važećim zakonskim rješenjem propisano je da nosilac patenta patentibilnost svog pronalaska može ispitati putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom nadležni organ Crne Gore ima potpisan ugovor o saradnji, pod uslovom da nosilac patenta za to plati propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka. Predmetni ugovori će biti zaključeni nakon dobijanja saglasnosti od Vlade Crne Gore, a po prethodno pribavljenom mišljenju od Ministarstva finansija i Ministarstva vanjskih poslova.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima propisuje se mogućnost da podnosioci prijave za registraciju patenata i nosioci patenata patentibilnost svog pronalaska mogu ispitati kod Evropskog zavoda za patente.

Ukoliko Evropski zavod a patente, kao međudržavni patentni zavod, bude ispitivao patentibilnost pronalazaka, odnosno izrađivao Izvještaj o pretraživanju i pisano mišljenje, troškovi tog zavoda, odnosno naknada koja će se primjenjivati iznosiće 2.468€. U skladu sa Odlukom Administrativnog savjeta Evropske patentne organizacije C/55/23, koja važi za period od 01.01.2024. do 31.12.2026. godine, iznos naknade će se umanjiti 80% za određene kategorije lica (fizička lica, mala i srednja preduzeća, univerzitete, neprofitne istraživačke institucije) i iznosiće 493,60€.

Razlog za zaključivanje ovakvih vrsta ugovora je nemogućnost da Crna Gora sopstvenim kapacitetima vrši ispitivanje patentibilnosti pronalaska, s obzirom da bi to zahtijevalo zapošljavanje velikog broja visokokvalifikovanih stručnjaka iz raznih oblasti nauke i tehnike. Primjera radi, u Evropskom zavodu za patente zaposleno je preko 4.000 takvih stručnjaka – takozvanih patentnih ispitivača.

Kada je u pitanju član 3 predmetnog Predloga zakona, važno je istaći da su nacionalni troškovi koji se odnose na oglašavanje ništavim / poništaja patenta već propisani Zakonom o administrativnim taksama - tarifni broj 112.

- Pozitivne posljedice donošenja propisa u potpunosti opravdavaju troškove koje će on stvoriti, s obzirom da će se na taj način omogućiti nosiocu patenta i podnosiocu prijave za registraciju patenta da pribave dokaz o patentibilnosti odnosno rezultat ispitivanja patentibilnosti njihovog pronalaska i putem jednog od međudržavnih zavoda.
- Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima ne podržava se stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima ne stvaraju se nepotrebna administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za implementaciju propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Za implementaciju propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Za implementaciju propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.
- Implementacijom propisa ostvariće se prihod za budžet Crne Gore u dijelu taksi koje će plaćati nosioci patenta.
- Nije korišćena nijedna metodologija obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Ne, s obzirom da usvajanje propisa neće ishodomati finansijskim izdacima/prihodima.
- Nisu postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt propisa.
- Nije bilo primjedbi Ministarstva finansija.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- Prilikom izrade Predloga propisa korištena je ekspertska podrška Evropskog patentnog zavoda.
- O nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima sprovedena je javna rasprava Na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima tokom trajanja javne rasprave nije bilo dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija. Takođe, organizovan je okrugli sto dana 01.02.2024. godine na kojem nije bilo zainteresovanih lica. Nije bilo predloga i sugestija zainteresovanih strana.

<https://www.gov.me/dokumenta/95592412-2f58-46e7-882e-56a09d0a8158>

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
 - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
 - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
 - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
-
- Nema potencijalnih prepreka za implementaciju.
 - Nadležni organ će nakon usvajanja izmjene zakona pristupiti zaključivanju sporazuma o ispitivanju patentibilnosti pronalazaka sa međudržavnim patentnim zavodima.
 - Glavni indikator kojim će se mjeriti ispunjenost ciljeva biće broj zaključenih sporazuma sa međudržavnim zavodima, broj podnijetih prijava patenta i broj podnijetih dokaza o patentibilnosti pronalazaka.
 - Ministarstvo ekonomskog razvoja će vršiti monitoring i evaluaciju pripreme propisa.

Datum i mjesto

Podgorica, 19.07.2024. godine

MINISTAR

Nik Gjelošhaj





Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

| Broj | Datum | Podpis | Prejeto | Priloga |
|------------------|------------|--------|---------|---------|
| 009-328/24-389/5 | 23.07.2024 | | | |

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-040/24-4353/2

Podgorica, 18.07.2024. godine

Za: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA, Rimski trg 46, Podgorica

gospodinu, Niku Gjeloshaju, ministru

Predmet: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima

Veza: Vaš akt broj: 009-328/24-389/2 od 18.06.2024. godine

Poštovani gospodine Gjeloshaj,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, ukazujemo da je važećim zakonskim rješenjem propisano da nosilac patenta patentibilnost svog pronalaska može ispitati putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom nadležni organ Crne Gore ima potpisan ugovor o saradnji, pod uslovom da nosilac patenta za to plati propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka. U Izveštaju o analizi uticaja propisa navodi se da će predmetni ugovori biti zaključeni nakon dobijanja saglasnosti od Vlade Crne Gore, a po prethodno pribavljenom mišljenju od Ministarstva finansija i Ministarstva vanjskih poslova.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima, ostvaruje se, između ostalog, pravni osnov za zaključivanje Radnog sporazuma o pretraživanju patenata sa Evropskim zavodom za patente koji predstavlja jednu od najreferentnijih svjetskih institucija u oblasti patenata. Na ovaj način će se omogućiti da pronalazači iz Crne Gore kao dokaz o patentibilnosti svog pronalaska predviđen Zakonom o patentima mogu dostaviti dokaz, odnosno rezultate suštinskog ispitivanja pronalaska koje je sproveo Evropski zavod za patente.

Izmjena koja se odnosi na stvaranja uslova za ratifikaciju Londonskog sporazuma o primjeni člana 65 Konvencije o evropskom patentu, uticaće na veću atraktivnost patentne zaštite u Crnoj Gori stranih pronalazaka, s obzirom na uklanjanje troškova prevođenja patentnog spisa na crnogorski jezik.

U Izveštaju o analizi uticaja propisa navedeno je da, ukoliko Evropski zavod za patente bude ispitivao patentabilnost pronalazaka, odnosno izrađivao Izveštaj o pretraživanju i pisano mišljenje, troškovi tog zavoda, odnosno naknada koja će se primjenjivati iznosiće 2.468€. U skladu sa Odlukom Administrativnog savjeta Evropske patentne organizacije C/55/23, koja važi za period od 01.01.2024. do 31.12.2026. godine, iznos naknade će se umanjiti 80% za određene kategorije lica (fizička lica, mala i srednja preduzeća, univerzitete, neprofitne istraživačke institucije) i iznosiće 493,60€.

Navedeno se opravdava činjenicom da Crna Gora, usljed nepostojanja sopstvenih kapaciteta, nije u mogućnosti da vrši ispitivanje patentabilnosti pronalazaka, s obzirom da bi to zahtijevao zapošljavanje velikog broja visokokvalifikovanih stručnjaka iz raznih oblasti nauke i tehnike.

Uvidom u dostavljeni tekst Predloga zakona, navodi se da za implementaciju nijesu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore, kao i da iz Zakona i podzakonskih akata ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Kako je navedeno, cilj predloženih izmjena i dopuna zakona je omogućavanje pronalazačima patenata iz Crne Gore da pribave dokaz odnosno rezultate ispitivanja pronalaska koje je sproveo Evropski zavod za patente, kao i smanjivanje troškova stvaranjem uslova za ratifikaciju Londonskog sporazuma.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima*.

S poštovanjem,

 **MINISTAR**
Lidija Vuković

Kontakt osobe:

mr Anastasija Perućica, Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika, anastasija.perucica@mif.gov.me;
Lidija Špadijer, Direktorat za državni budžet, lidija.spadijer@mif.gov.me.



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/24-9174/3

20. septembar 2024. godine

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
G-din Nik Gjelošhaj, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima
Veza: Vaš akt broj: 009-328/24-389/8 od 9. septembra 2024. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je Izvještaj o preliminarnoj kontroli na rizike od korupcije (CPL obrazac) koji se odnosi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima, koji je dostavljen aktom broj: 009-328/24-389/8 od 9. septembra 2024. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu 12. septembra 2024. godine.

U skladu sa članom 4 Uputstva o preliminarnoj kontroli na rizike od korupcije („Službeni list Crne Gore“, broj 75/24), Ministarstvo pravde je dana 13. septembra 2024. godine zatražilo mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije u izradi propisa.

Dana 19. septembra 2024. godine, Agencija za sprečavanje korupcije dostavila je mišljenje broj: 03-04-2252/4 u kome se navodi da nema primjedbi iz okvira svoje nadležnosti na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima.

Imajući u vidu navedeno, obavještavamo Vas da, u okviru nadležnosti Ministarstva pravde, nemamo primjedbi na Izvještaj o preliminarnoj kontroli na rizike od korupcije (CPL obrazac) koji se odnosi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima.

S poštovanjem,



Dostavljeno:

- Ministarstvu ekonomskog razvoja;
- a/a;
- u spise predmeta.

| <i>Preliminarna kontrola na rizike od korupcije</i> | |
|--|--|
| <i>Naziv propisa</i> | <i>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima</i> |
| <i>Naziv organa</i> | <i>Ministarstvo ekonomskog razvoja</i> |
| <i>Sektor/odsjek</i> | <i>Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju Direkcija za normativne poslove i međunarodnu saradnju u oblasti intelektualne svojine</i> |
| <i>Faza donošenja propisa</i> | <i>Međuresorsko usaglašavanje nakon održane javne rasprave</i> |
| 1. Navedi oblast koja se uređuje propisom. | <i>Intelektualna svojina</i> |
| 2. Da li su jasno definisani subjekti zaduženi za sprovođenje propisa? Objasni. | <i>Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima nijesu definisani subjekti zaduženi za sprovođenje zakona. Subjekat nadležan za sprovođenje ovog zakona je Ministarstvo ekonomskog razvoja, u skladu sa odredbama Zakona o patentima.</i> |
| 3. Da li postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe u propisu koje dozvoljavaju dvosmisleno tumačenje? Objasni. | <i>Ne postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe u propisu koje dozvoljavaju dvosmisleno tumačenje. Rješenjima koja su predviđena Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima nedvosmisleno je predviđeno da će ovaj propis imati direktan uticaj na podnosiocima prijave za registraciju patenta i na nosioce patenta. Jasno je definisano da će navedena lica moći da pribave rezultate suštinskog ispitivanja pronalaska od strane referentnih državnih odnosno međudržavnih patentnih zavoda sa kojima nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji. Takođe, može se izvući zaključak da će doći do smanjenja troškova u vezi sa prevođenjem evropskih patenata.</i> |

| | |
|---|--|
| <p>4. <i>Da li je propis, sa predviđenim regulatornim pretpostavkama, kreiran u cilju ostvarivanja profita ili drugih benefita za račun određenog/ih subjekta/ata? Objasni.</i></p> | <p><i>Propis nije kreiran u cilju ostvarivanja profita ili benefita za račun određenog subjekta. Međutim, ovaj propis donosi mogućnost za podnosiocima prijave za registraciju patenta i nosiocima patenta da pribave rezultata ispitivanja patentibilnosti njihovog pronalaska putem jednog od državnih odnosno međudržavnih patentnih zavoda sa kojima nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji.</i></p> <p><i>Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima propisuje se mogućnost da podnosioci prijave za registraciju patenata i nosioci patenata patentibilnost svog pronalaska mogu ispitati kod Evropskog zavoda za patente.</i></p> <p><i>Razlog za zaključivanje ovakvih vrsta ugovora je nemogućnost da Crna Gora sopstvenim kapacitetima vrši ispitivanje patentibilnosti pronalaska, s obzirom da bi to zahtijevalo zapošljavanje velikog broja visokokvalifikovanih stručnjaka iz raznih oblasti nauke i tehnike. Primjera radi, u Evropskom zavodu za patente zaposleno je preko 4.000 takvih stručnjaka – takozvanih patentnih ispitivača.</i></p> <p><i>Takođe, doći će do smanjenja troškova za navedena lica u vezi sa prevođenjem evropskih patenata. Ove izmjene u zakonu izvršene su u cilju usaglašavanja sa Sporazumom o primjeni člana 65 Konvencije o priznavanju evropskih patenata koji ima za cilj smanjenje troškova u vezi sa prevođenjem evropskih patenata, a što je rezultat dugogodišnjih napora da se obezbijedi ekonomičan režim prevođenja nakon priznanja patenta.</i></p> |
| <p>5. <i>Da li će javni funkcioner koji je na čelu organa koji je predlagač propisa imati privatni interes od efekata primjene propisa (etičke povrede)? Objasni.</i></p> | <p><i>Javni funkcioner koji je na čelu organa i koji je predlagač propisa neće imati privatni interes od efekata primjene propisa iz razloga.</i></p> <p><i>Propis se pod jednakim uslovima odnosi na sve podnosiocima prijave patenata i nosiocima patenata.</i></p> |
| <p>6. <i>Da li su u propisu predviđeni adekvatni mehanizmi za njegovo sprovođenje ili je predviđeno da će ovo pitanje biti regulisano podzakonskim aktima? Objasni.</i></p> | <p><i>Predmetnim propisom nijesu definisani mehanizmi za njegovo sprovođenje, takođe, nije predviđeno da će ovo pitanje biti regulisano podzakonskim aktima. Ovo prije svega iz razloga što su u pitanju izmjene i dopune važećeg Zakona o patentima i ne postoji potreba za dodatnim preciziranjem.</i></p> <p><i>Važećim zakonskim rješenjem propisano je da nosilac patenta patentibilnost svog pronalaska može ispitati putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom nadležni organ Crne Gore ima potpisan ugovor o saradnji, pod uslovom da nosilac patenta za to plati propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka.</i></p> |

| | |
|--|---|
| | <i>S tim u vezi, nadležni organ će nakon usvajanja izmjene zakona pristupiti zaključivanju sporazuma o ispitivanju patentibilnosti pronalazaka sa međudržavnim patentnim zavodima.</i> |
| 7. Da li su u propisu definisane vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenje odredaba propisa? Objasni. | <i>U pitanju su izmjene i dopune važećeg Zakona o patentima, pa u tom dijelu nijesu definisane vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenje odredaba propisa.</i> |
| 8. Da li su kontrolni mehanizmi definisani propisom? Objasni. | <i>Kontrolni mehanizmi nisu definisani prredmetnim propisom, ali su definisani važećim Zakonom o patentima.</i> |
| 9. Da li su predviđene sankcije za slučajeve povrede zakonskih normi? Objasni. | <i>Predmetnim propisom nijesu predviđene sankcije za slučajeve povrede zakonskih normi, zato što su u pitanju izmjene i dopune važećeg Zakona o patentima. Takođe, ni osnovni tekst zakona ne sadrži prekršajne odredbe odnosno sankcije iz razloga jer je neovlašćeno korišćenje tuđeg patenta propisano kao krivično djelo.</i> |
| 10. Da li je u zakonu propisana jasna procedura za izricanje sankcija, tj. da li je uspostavljen mehanizam praćenja primjene, izricanja sankcija i vrste sankcija? Objasni. | <i>Predmetnim zakonom nijesu propisane jasne procedure za izicanje sankcija iz razloga koji su već pojašnjeni u prethodnom odgovoru na pitanje broj 9.</i> |
| 11. Da li je propisano da je subjekt koji odlučuje o davanju prava, uvođenju ograničenja i izricanju sankcija, odvojen od subjekta koji kontroliše (nadzire) zakonitost i sprovođenje ovih odluka, tj. da li je uspostavljena adekvatna „dvostепенost“ kao mehanizam provjere i kontrole donesenih odluka? Objasni. | <i>Kao što je već prethodno pojašnjeno u pitanju su izmjene i dopune važećeg Zakona o patentima. Predmetni propis sadrži 6 članova i izmjene ne sadrže odredbe koje definišu dvostепенost.</i> <i>Subjekt koji odlučuje o davanju prava je nadležni organ – Ministarstvo ekonomskog razvoja a zakonitost njegovih odluka u skladu sa članom 14 Zakona o patentima predmet je ocjene od strane Upravnog suda. Samih tim, obezbijeđen je mehanizam provjere i kontrole odluka kroz osnovni tekst zakona.</i> |

| | |
|---|---|
| <p>12. <i>Da li je propis bio predmet lobiranja? Objasni.</i></p> | <p><i>Predmetni propis nije bio predmet lobiranja.</i></p> |
| <p>13. <i>Da li se propis odnosi na izmjenu izbornih mehanizama ili finansiranje političkih partija? Objasni.</i></p> | <p><i>Predmetni propis se ne odnosi na izmjenu izbornih mehanizama ili finansiranja političkih partija već isključivo na oblast intelektualne svojine.</i></p> |
| <p>14. <i>Da li se propisom bitnije mijenja struktura javne uprave? Objasni.</i></p> | <p><i>Predmetnim propisom se ne mijenja struktura javne uprave.</i></p> |
| <p>15. <i>Da li je transparentnost obezbijedena objavljivanjem poziva za javnu raspravu? Objasni.</i></p> | <p><i>O nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima sprovedena je javna rasprava Na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima tokom trajanja javne rasprave nije bilo dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija. Takođe, organizovan je okrugli sto dana 01.02.2024. godine na kojem nije bilo zainteresovanih lica. Nije bilo predloga i sugestija zainteresovanih strana.</i> https://www.gov.me/dokumenta/95592412-2f58-46e7-882e-56a09d0a8158</p> |
| <p>16. <i>Da li propis predviđa transparentan proces donošenja odluka? Objasni.</i></p> | <p><i>Predmetni propis ne predviđa transparentan proces donošenja odluka, ali je postupak adekvatno uređen osnovnim tekstom zakona u skladu sa relevantnim pravom EU, međunarodnim sporazumima iz oblasti patenata i shodno odredbama Zakona o upravnom postupku.</i></p> |
| <p>17. <i>Da li propis definiše listu opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju? Objasni.</i></p> | <p><i>Predmetni propis ne definiše listu opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju.</i></p> |
| <p>18. <i>Da li se u propisu definišu rokovi za administrativne postupke? Objasni.</i></p> | <p><i>Predmetnim propisom se ne definišu rokovi za administrativne postupke ali su rokovi izvršenje pojedinih radnji u postupku utvrđeni osnovnim tekstom zakona, a primjenjuje se i Zakon o upravnom postupku.</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>19. Da li propis uspostavlja mehanizam kontrole rizika od pojave sukoba interesa na nivou državne uprave, odnosno da li su propisom uspostavljeni mehanizmi odgovornosti koji su odvrćajući za pojavu sukoba interesa i eventualni razvoj korupcije? Objasni.</p> | <p><i>Predmetni propis ne uspostavlja mehanizam kontrole rizika od pojave sukoba interesa na nivou državne uprave, odnosno mehanizama odgovornosti koji su odvrćajući za pojavu sukoba interesa i eventualni razvoj korupcije.</i></p> |
| <p>20. Ostala relevantna pitanja.</p> | |

Datum i mjesto



Starješina

[Handwritten signature]



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301

Br: 04/4-907/24-2759/2

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
01. 08. 2024
009 - 328/24 - 389/6

30. jul 2024.

Za: **MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA**

ministru Niku Gjelošhaju

Veza: Dopis br: 009-328/24-389/5

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o patentima s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 009-328/24-389/5 od 30. jula 2024. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23 i 102/23, 113/23, 71/24, 72/24) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima s pravnom tekovinom EU





Dostavljeno:

- Ministarstvu ekonomskog razvoja;
- a/a

me4 eu
eu4 me

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

| Identifikacioni broj Izjave | | MER-IU/PZ/24/08 |
|---|--|------------------------|
| 1. Naziv nacrt/predloga propisa | | |
| - na crnogorskom jeziku | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima | |
| - na engleskom jeziku | Proposal for the law on Amendments to the Law on Patents | |
| 2. Podaci o obrađivaču propisa | | |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo ekonomskog razvoja | |
| - Sektor/odsjek | Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | generalna direktorica – Jasna Vujović br.tel. 020 482 363 jasna.vujovic@mek.gov.me | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | Lidija Radusinović, samostalna savjetnica I br.tel. 020 482 362 lidija.radusinovic@mek.gov.me | |
| b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa | | |
| - Naziv pravnog lica | / | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| 3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis | | |
| - Organ državne uprave | Ministartvo ekonomskog razvoja | |
| 4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP) | | |
| a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis | | |
| SSP, Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 75 | | |
| b) Stepem ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ispunjava u potpunosti |
| | <input type="checkbox"/> | djelimično ispunjava |
| | <input type="checkbox"/> | ne ispunjava |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | |
| / | | |
| 5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) | | |
| - PPCG za period | 2024-2027 | |
| - Poglavlje, potpoglavlje | / | |
| - Rok za donošenje propisa | / | |
| - Napomena | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji | |
| 6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije | | |
| a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije: | | |
| UFEU, Naslov VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstava, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 118 / TFEU, Title VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 118 | | |

| | |
|--|---|
| Potpuno usklađeno / fully harmonized | |
| b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije | |
| Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti. | |
| c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije | |
| Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti. | |
| 6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti | |
| / | |
| 7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu | |
| / | |
| 8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa | |
| Konvencija o priznavanju evropskih патената (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmjenama člana 63 Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmjenama od 29. novembra 2000. | Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000 |
| 9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu) | |
| 10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu) | |
| Predlog zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o patentima je preveden na engleski jezik. | |
| 11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti | |
| U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima korištena je ekspertska podrška Evropskog patentnog zavoda. | |
| Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa | Potpis / ministarka evropskih poslova |
| Nik Gjeloshaj  MINISTAR  |   |
| Datum: | Datum: |

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa | | 1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi | | |
| IE-TU/PZ/24/08 | | ME-IU/PZ/24/08 | | |
| Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka | | | | |
| / | | | | |
| Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore | | | | |
| na crnogorskom jeziku | | Na engleskom jeziku | | |
| Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima | | Proposal for the law on Amendments to the Law on Patents | | |
| Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije | | | | |
| | b) | c) | d) | e) |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka) | Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka) | Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije | Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost | Rok za postizanje potpune usklađenosti |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |